

Osteoporozna kod pacijenata sa karcinomom

Daniela Dobrovoljski^{1,2}; Darija Knežević²; Duška Jović²

¹Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske,

²Univerzitet u Banjoj Luci, Medicinski fakultet, Studijski program zdravstvena njega

SAŽETAK

Osteoporozna je jedan od vodećih problema javnog zdravlja u opštoj populaciji, posebno kod pacijenata kojima je dijagnostikovan neki od karcinoma. Ciljevi istraživanja: Utvrditi koštanu masu kod pacijenata sa karcinomom primjenom dvostrukog X apsorpcionog denzitometrije i analizirati distribuciju faktora rizika za nastanak osteoporoze.

Materijal i metode: Podaci su prikupljeni prospektivno tokom marta 2019. godine pomoću upitnika IOF one-minute osteoporosis risk test. Rezultati: Većina ispitanika je bilo ženskog pola. Ustanovljeno je da je 25% ispitanika imalo osteoporozu. Prosječan broj frakturnih iznosio je 1.7±4.70 kod svih pacijenata. Zaključak: Neprepoznata primarna ili sekundarna osteoporozna može značajno uticati na pacijente kojima je dijagnostikovan karcinom.

UVOD


Osteoporozna je sistemsko oboljenje skeleta koje se karakteriše smanjenjem mase kosti i promjenama u koštanoj strukturi, ima za poslijedicu povećanu sklonost koštanog tkiva ka frakturama. Jedan je od vodećih problema javnog zdravlja u opštoj populaciji, posebno kod pacijenata kojima je dijagnostikovan neki od karcinoma. Ovi oboljeli izloženi su riziku za nastanak i primarne i sekundarne osteoporoze zbog terapije koja smanjuje funkciju gonada, pa dolazi do gubitka serumskog estrogena i negativnog uticaja na remoduliranje kosti. Promocija zdravlja, identifikacija osoba izloženih riziku od osteoporoze i prepoznavanje problema povezanih s osteoporozom čine osnovu sestrinske procjene. Plan njege se fokusira na faktore koji utiču na razvoj osteoporoze, intervencije za zaustavljanje ili usporavanje procesa i mјere za ublažavanje simptoma.

REZULTATI


Istraživanje je obuhvatilo 20 pacijenata sa karcinomom prosječne starosti 58.75 ± 7.926 . Većina ispitanika je bilo ženskog pola (90%) kod koji je menopauza nastupila prosječno 45.33 ± 4.911 . Ca dojke je bio najčešći oblik karcinoma (55%), zatim Ca cervix (10%). Index tjelesne mase je $29.16 \pm 5.5 \text{ kg/m}^2$ sa intervalom povjerenja 29.4. do 29.9 kg/m^2 . 25% ispitanika imalo osteoporozu ($T\text{-score} \leq -2.5 \text{ SD}$), a 35% osteopeniju ($T\text{-score} -1 \text{ do } -2.5 \text{ SD}$). Prosječan broj frakturnih iznosio je 1.7 ± 4.70 kod svih pacijenata.

Nalaz DXA	N	%
Osteoporozna	5	25.0
Osteopenija	7	35.0
Uredan nalaz	8	40.0
Ukupno	20	100.0

Tabela 1. Nalaz osteodenzitometrije (DXA)



Slika 1. Normalna kost




Slika 2. Osteoporotična kost

MATERIJAL I METODE



Podaci su prikupljeni prospektivno tokom marta 2019. godine pomoću upitnika *IOF one-minute osteoporosis risk test* (International Osteoporosis Foundation). Nakon urađene dvostrukog X apsorpcionog denzitometrije lumbalne kičme ispitivani pacijenti su sami popunjivali upitnik uz pomoć medicinske sestre. Podaci koji dobijeni su: vrsta karcinoma, pozitivna porodična anamneza na osteoporozu i frakture, česti padovi, ranije frakture, BMI < 19 kg/m^2 , primjena kortikosteroidne terapije, menopauza prije 45. godine života (rana menopauza), odsustvo ciklusa duže od 12 mjeseci. Za statističku analizu, koristio se software: IBM SPSS Statistics 21.0.

KONTAKT

Daniela Dobrovoljski
Univerzitetski klinički centar
Republike Srpske
Univerzitet u Banjoj Luci, Medicinski fakultet
Email:
daniela.dobrovoljski@gmail.com



Grafikon 1. T-scor lumbalnog dijela kičme



DISKUSIJA

Adjuvantna terapija Ca može uzrokovati gubitak koštane mase u premenopausalnih žena. BMI ispod 19 kg/m^2 odnosno pothranjenost smatra se faktorom rizika za nastanak osteoporoze. Najnovije studije ukazuju da i gojaznost može da dovede do osteoporoze. Istraživanja su pokazala da med. sestre imaju značajnu ulogu u skriningu rizičnih pacijenata, što je dokazano u programu Kaiser Healthy Bones (SAD), gdje je upotreba DXA porasla za 263% zbog adekvatne njege u periodu 2002.-2007. Poznavanje i razumijevanje faktora rizika za nastanak osteoporoze kod pacijenata sa karcinomom je važno za medicinske sestre zbog njihove uloge u edukaciji pacijenata, sprovođenju laboratorijskih i drugih dijagnostičkih testova (DXA), bezbjednog administriranja terapije i dugoročnog praćenja pacijenata sa karcinomom.

ZAKLJUČAK

Gubitak BMI, smanjenje faktora rizika i sprečavanje preloma imaju ogroman uticaj na kvalitet i trajanje života. Medicinske sestre trebalo bi da prate nova saznanja o optimalnim vrijednostima Ca, vitamina D i Mg kao i najnovija istraživanja o preporučenim dozama i trajanju antiresorptivne terapije kod bolesnika sa karcinomom.

LITERATURA

- Rice P, Mehan U, Hamilton C, Kim S. Screening, assessment, and treatment of osteoporosis for the nurse practitioner: key questions and answers for clinical practice--a Canadian perspective. *J Am Assoc Nurse Pract*. 2014;26(7):378–385.
- Wickham R. Osteoporosis related to disease or therapy in patients with cancer. *Clin J Oncol Nurs*. 2011 Dec;15(6):E90-E104..
- Yamamoto DS, Viale PH. Update on identifying and managing osteoporosis in women with breast cancer. *Clin J Oncol Nurs*. 2009 Oct;13(5):E18-29.